


Ditsireledzeni kha COVID-19



Tambani zwanda nga madi na tshisibe tshifhinga tshothe



Siani tshikhala tsha mithara muthihi vhukati hanu na vhanwe



Ni dzule no ambara masiki



Ni songo difara tshifhatuwo




Mukhushwane
mufhiso wo kalulaho

U hotola

U vhavha ha mukulo

Arali ni tshi khou lwala, ni dzule hayani



Arali na hotola, hotolelani kha tshikuḁavhavha



Funda Wande

Reading for Meaning